

# MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

Tekano

Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.



Seriti sa botho

Hlompha bohle. Bontsha go loka le go hlokomela.



Bophelo

Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhompho.



Ba lapa

Godiša o be o hlompho batswadi ba gago. Bontsha go loka le go botega go balapa.




Thuto

Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. Latela melao ya sekolo.



Mošomo

Thusa balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletsha go nyaka mošomo.



Tokologo le tshireletšo

O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.



Thoto

Hlompha dithoto tša ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa.



Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo

Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.



Tokelo ya go hlagiša maikutlo


O se ke wa phatlatalša maaka le lehloyo. Kgonthiša gore batho ga ba rogiwe goba ba hlabja ka mantšu.



ISBN 978-1-4315-0053-6



9 781431 500536



SEPEDI HOME LANGUAGE

GRADE 1 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0053-6

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.


10th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa | Puku ya 2

ISBN 978-1-4315-0053-6



E boleditswe  
ebile e sepelelana  
le CAPS



Leina:

Phapoši:



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SEPEDI LELEME  
LA GAE

Puku ya 2  
Kotara ya  
3 & 4



Mdi Angie Motshekga,  
Tona ya Thuto ya  
Motheo



Mna Enver Surty,  
Motlatša-Tona ya Thuto  
ya Motheo

Dipukutšomo tše di tšweleeditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Mna Enver Surty.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projekte ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšitše Kgoro go dira dipukutšomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšomiso ya dipukutšomo tše.

## Tshepetšo ya go bala

### Go balela pele




- Nagana ka ga seo o šetšego o se tseba ka ga hlogo.
- Gopola ka ga mongwadi le letšatšikgwedi la kgatišo.
- Bala temana ya mathomo le temana ya mafelelo ya karolo.
- Leka go bolelela pele gore sengwalwa se tla ba mabapi le eng.

### Go bala



- Ge o dutše o bala, fela o khutša gore o bone ge eba o a kwešiša.
- Bapetša tše o bego o akanya gore e tla ba tšona le seo o se balago.
- Ge o sa kgone go fa ditlhalošo tša mantšu ao o sa a tsebegō gona šomiša pukuntšu.
- Ge o sa kwešiše karolo ye o e balago, gona e bale gape ka go iketla. E balele godimo.

### Go bala ka morago



- Leka go gopola tshedimošo ye e itšego.
- Thala mmepe wa monagano ka ga dikgopololo tše bohlokwa.
- Ngwala kakaretšo gore e go thuše go gopola dikgopololo tše bohlokwa.
- Šomiša dikgopololo go tšwa go se o se balago ka mongwalo wa gago.



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa  
© Department of Basic Education  
Tenth edition 2020

ISBN 978-1-4315-0053-6

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.




Mphato  
wa

I



L e i e m e  
I a g a e

ka SEPEDI



Puku ya

2



## Morero wa 5: Seo re ipshinago ka sona

<b>65</b>	<b>Diruiwaratwa</b>	<b>2</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: Medumo ya ditumanoši. Nyalyanya mantšu ao a lego dikarakteng le mafoko. Go ngwala: Go ithuta go ngwala A. Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.	
<b>66</b>	<b>Dikatse le dimpša</b>	<b>4</b>
	Go ngwala ditumanoši tša maleba gore lenthu le nyalyanya le seswantšho. Medumo: Go hwetša le go dira sediko mo go ditumanoši Go šomiša tetelano ya dialfabele gore a kopanye marontho. Go ngwala: Go ithuta go ngwala leina la gagwe.	
<b>67</b>	<b>Ke duma ge nkabe ke na le hlapi</b>	<b>6</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo hl, kh, ph. Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko. Go ngwala: Go ithuta go ngwala B Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.	
<b>68</b>	<b>Diruiwaratwa le diphoofolo tše dingwe</b>	<b>8</b>
	Thala seswantšho sa seruiwaratwa gomme o bolele le mogwera wag ago ka ga sona. Medumo: Go hwetša le go dira didiko go medumo ye ph, th, hl, kh, ts, tl. Mošongwana wa boithabišo: Segu diswantšho tša diphoofolo tša polaseng gomme o di mamaretše mo seswantšhong sa polasa.	
<b>69</b>	<b>Go ipshina letšatšing</b>	<b>10</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: Medumo ya ditumanoši u,i,e. Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko. Go ngwala: Go ithuta go ngwala C	

<b>70</b>	<b>Tlotlontšu</b>	<b>12</b>
	Go ngwala: Go ngwala ditumanoši go hlama mantšu ao a tla nyalyanago le diswantšho. Go ngwala: Go nyalyanya dithakagolo le dithhaka tše nnyane. Lapologa: Go ūpa seswantšho seo se sa sepelelangen le seholpha. Go ngwala leina la seholpha se sengwe le se sengwe.	
<b>71</b>	<b>A re bapaleng</b>	<b>14</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo kg. Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko. Go ngwala: Go ithuta go ngwala D Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.	
<b>72</b>	<b>Ke rata go bapala</b>	<b>16</b>
	Go nyalyanya mantšu le diswantšho tša maleba. Medumo: Go hwetša le go dira sediko medumong ye: kg. Go nyalyanya mantšu le seswantšho sa maleba. Lapologa: Mošongwala wa go latiša ka mahlo.	
<b>73</b>	<b>Re rata go kitima</b>	<b>18</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo th. Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko. Go ngwala: Go ithuta go ngwala E Go ngwala: Go ngwalolla lefoko. Go šomiša diswantšho go anega kanegelo.	
<b>74</b>	<b>Go thopa sefoka</b>	<b>20</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go nyalyanya mantšu le diswantšho tša maleba. Medumo: Go hwetša le go dira sediko medumong ye: kh. Go bolela kanegelo ye e theilwego godimo ga diswantšho. Go šomiša medumo ye th go feleletša mantšu gore a nyalyane le seswantšho.	

## Kotara ya 3: Beke ya 1–4

<b>75</b>	<b>Lebenkeleng</b>	<b>22</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo tl. Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko. Go ngwala: Go ithuta go ngwala E Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.	
<b>76</b>	<b>Seo re ka se rekago</b>	<b>24</b>
	Go ngwala modumo ph go hlama mantšu ao a nyalyanago le diswantšho Medumo: Go hwetša le go dira sediko medumong ye: ph. Lapologa: Go ngwala lenaneo la dilo tše di theilwego godimo ga seswantšho.	
<b>77</b>	<b>Go bala</b>	<b>26</b>
	Go bala dipulda tša polelo le mafoko a makopana. Go bala ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo hl. Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko. Go ngwala: Go ithuta go ngwala G Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.	
<b>78</b>	<b>Ke rata dipuku</b>	<b>28</b>
	Tatelano ya dialfabele. Go ngwala: Go ngwala dikarabka ga seswantšho. Go ngwala ditumanoši go feleletša mantšu ao a nyalyanago le seswantšho. Lapologa: Mošongwana wa go latiša ka mahlo.	
<b>79</b>	<b>Dibere tše tharo</b>	<b>30</b>
	Go bušeletša medumo ya ditumanoši. Go dira puku ya kanegelo ka disegwa. Go khalarä seswantšho sa dibere tše tharo. Go nyaka dilo tše di utilwego ka seswantšho. Go bala kanegelo ka ga Dibere tše tharo.	

## Morero wa 6: Go etela mafelo

<b>81</b>	<b>Moletlo wa matswalo</b>	<b>36</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo ba, ti, ph, ng. Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko. Go ngwala: Go ithuta go ngwala H Go ngwala: Go ngwalolla lefoko. Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga le letšatši la matswalo	
<b>82</b>	<b>Letšatši la matswalo la lethabo</b>	<b>38</b>
	Go opela "O golegole!" Go ngwala ditlhaka tša maleba mathomong a lentšu sa gomme ka morago a nyalyane lentšu le seswantšho sa maleba. Medumo: Go hwetša le go dira sediko medumong ye: ng, kh, bj, tl, ph. Lapologa: Go latiša maina a dikgwedi mo khalentareng. Go ngwala matšatši a matswalo a bona le a bagwera ba bona.	
<b>83</b>	<b>Sam le Ann ba a timela</b>	<b>40</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo: ta, hl, tl, bj. Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko. Go ngwala: Go ithuta go ngwala I Go ngwala: Go ngwalolla lefoko. Go bala matšatši a beke.	
<b>84</b>	<b>Matšatši a beke</b>	<b>42</b>
	Go bolela ka ga letšatši la beke la mmamoratwa. Go thala seswantšho sa go laetša seo ba se dirago ka letšatši le. Go ngwala: Go ngwala matšatši a maleba a mo khalentareng. Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye ta, hl, bj, kg, tl. Lapologa: Go latiša le go hwetša (go latiša ka mahlo)	
<b>85</b>	<b>Re ya serapeng sa diphoofolo</b>	<b>44</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo dr, gr, tr. Go ngwala: Go ithuta go ngwala J Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.	

<b>86</b>	<b>Diphoofolo tše di lego serapeng sa diphoofolo</b>	<b>46</b>
	Go ngwala mantšu ao a tlogetšwego go feleletša mafoko. Go ngwala: Go ngwala leina la phoofolo ya mmamoratwa. Go ngwala: Go ngwalolla ditlhaka. Medumo: Go hwetša le go dira didiko medumong ye: kh, ts, tl, ts, ts. Lapologa: latelā o be o hwetša. Go ngwala maina a diphoofolo.	
<b>87</b>	<b>Polaseng</b>	<b>48</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo ya ditumanoši ny, tš, ts, tl, ng. Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko. Go ngwala: Go ithuta go ngwala K Go ngwala: Go ngwalolla lefoko. Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantšho. Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga ya bona le leina la sekolo sa bona.	
<b>88</b>	<b>Bophelo bja polaseng</b>	<b>50</b>
	Go dira medumo ya diphoofolo le go dira gore mogwera a akanore go diphoofolo dife. Go ngwala: Go ngwala mantšu ao a tlogetšwego go feleletša mafoko. Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye ts, ts, ts. Go thala mothalo go laetša gore re hwetša eng go phoofolo ye nngwe le ye nngwe.	
<b>89</b>	<b>Disorokising</b>	<b>52</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo ya ditumanoši ny, ka, tš, ga. Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko. Go ngwala: Go ithuta go ngwala L Go ngwala: Go ngwalolla lefoko. Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantšho. Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga ya bona le go feleletša lefoko.	
<b>90</b>	<b>Diphoofolo tše disorokising</b>	<b>54</b>
	Go thala phoofolo ya mmamoratwa le go ngwala leina la phoofolo yeo. Go ngwala: Go ngwala mantšu ka bontši. Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye ny, hl, ng, tš, sw.	

## Kotara ya 3: Beke ya 5–10

	Lapologa: Go kopanya marontho ka telelano ya alfabeto gore a bone gore ke phoofolo efe.	
<b>91</b>	<b>Re ya papading ya kgweleng ya maoto</b>	<b>56</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo ya ditumanoši ny, hl, ng, tš, sw. Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko. Go ngwala: Go ithuta go ngwala M Go ngwala: Go ngwalolla lefoko. Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantšho. Go ngwala: Go ngwala maina a bona le go feleletša mafoko a mabedi.	
<b>92</b>	<b>Papadi ya ka ya mmamoratwa</b>	<b>58</b>
	Go thala seswantšho sa papadi ya mmamoratwa. Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantšho. Go ngwala: Go šomiša mantšu ao a kgethilwego go feleletša mafoko. Medumo: o hwetša le go dira didiko mo go medumo ye ts. Lapologa: Go laetša phapano mo go diswantšho. Go bolela ka ga dipapano tše di lego mo go seswantšho. Go hwetša dilo mo go seswantšho.	
<b>93</b>	<b>Lebekele la dibapadišwa</b>	<b>60</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo ya ditumanoši tr, k, sw, ph. Go ngwala: Go ithuta go ngwala N Go ngwala: Go ngwalolla lefoko. Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga ya bona le go feleletša lefoko.	
<b>94</b>	<b>Dipadišwa tše ke di ratago</b>	<b>62</b>
	Go šomiša alfabeto go kopanya marontho go hlama seswantšho Go ngwala: Go feleletša mafoko ka go šomiša diswantšho le mantšu ao a kgethilwego bijalo ka mohlala. Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye mp, pl, mp, nk. Lapologa: Go hlopha dilo ka memanking ya maleba.	
<b>95</b>	<b>Dikolobjana tše tharo</b>	<b>64</b>
	Go bolela ka ga seswantšho. Go bala kanegelo ka ga dikolobjana tše tharo.	

## Morero wa 7: Mo re dulago

**97 Kliniki**

**70**

Go bolela ka ga seswantšho.  
Go bala kanegelo ya khathune.  
Tlotlontšu: medumo ye e latelago lw, kl, kw.  
Go ngwala: Go ithuta go ngwala  
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko  
Go ngwala: Go thala seswantšho ka ga go lwalla ka marago o ngwale mafoko a mararo ka ga seswantšho.

**98 Fola**

**72**

Go gopola ka ga tatelano ya ditiragalo ka go nomora diswantšho.  
Go ngwala: Go direla motho yo mongwe karata ya gore a folo.  
Medumo: Go bala mafoko le go ngwala mantšu ao a tlogetšwego.  
Go ngwala maswaodikga mo mafokong ao a filwego.  
Go nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.

**99 Sam o etetše ngaka ya meno**

**74**

Go bolela ka ga seswantšho.  
Go bala kanegelo ya khathune.  
Tlotlontšu: medumo ſe le dikatumanoši hl, lw, sw, p, ſ.  
Go ngwala: Go ithuta go ngwala thaka P  
Go ngwala: Go ngwala lefoko.  
Gongwala: Go thala seswantšho le go ngwala mafoko a mararo ka ga seswantšho.  
Go ngwala: Go thala seswantšho ka ga ka fao a hlokomelego meno a gagwe ka gona ka morago a ngwale mafoko a mararo ka ga sona.

**100 Go itlhokomela**

**76**

Go bolela ka ga diswantšho.  
Go ngwala: Go ngwala lefoko ka ga diswantšho tše pedi.  
Go ngwala: Go ūpa le go ngwala mantšu ao a lego ka bontši.  
Lapologa: Latela gomme o hwetše (go latiša ka mahlo)

**101 Polokego ditseleng**

**78**

Go bolela ka ga seswantšho.  
Go bala mafoko a makopana.  
Tlotlontšu: medumo ye j, tsh, kg, th, ng.  
Go ngwala: Go ithuta go ngwala Q  
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.  
Go ngwala: Go thala seswantšho ka ga go tshela mokgotha le go ngwala hlogo ka tlase ga sona.

**102 Polokego ditseleng**

**80**

Go khalara mabone a therafiki.  
Go feleletša mafoko ka go ngwala mantšu ao a tlogetšwego.  
Go nyalanya mantšu le maswao a tsela a maleba.

**103 Dinamelwa**

**82**

Go bolela ka ga seswantšho.  
Go bala mafoko a makopana.  
Tlotlontšu: Go bušeletša medumo ye ngw, kg, tl, ng, mm, r, ſe ya dikatumanoši.  
Go ngwala: Go ithuta go ngwala R.  
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.

**104 Dinamelwa**

**84**

Sega mehuta ye e fapanego ya dinamelwa gomme o di mamaretše mmepeng wo o laetšago naga, lewatle goba leratadim.

**105 Mollo**

**86**

Go bolela ka ga seswantšho.  
Go bala mafoko a makopana.  
Tlotlontšu: medumo ya lefetile ſ, th, ng, ll, tſ, ſ.  
Go ngwala: Go ithuta go ngwala S.  
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.  
Go ngwala: Go thala seswantšho sa mollo ka morago a ngwala ka ga seswantšho seo.

**106 Mollo**

**88**

Go bolela ka ga diswantšho.  
Go ngwala: Go ngwala mafoko ka ga diswantšho.  
Medumo: Go hwetše mantšu ao a nago le medumo ile wa lefetile.  
Latela gomme o hwetše. Thuša rasetimamollo gore a fihe mo go lego mollo (go latiša ka mahlo).

**107 Sekolong**

**90**

Go bolela ka ga seswantšho.  
Go bala mafoko a makopana.  
Tlotlontšu: medumo wa lephethile tſh, tsh, t, ng, t.  
Go ngwala: Go ithuta go ngwala T  
Go ngwala mafoko ka ga seo ba se dirilego maabane.  
Go thala seswantšho go laetša seo ba ratago go se dira kua sekolong ka morago a ngwale ka ga seswantšho.

## Kotara ya 4: Beke ya 1–4

**108 Seo re se dirago sekolong**

**92**

Go thala seswantšho ka ga mogwera wa bona wa sekolong sa bona ka morago ba ngwale lefoko ka ga yena.  
Go ngwala madiri ao a tlogetšwego go feleletša mafoko.  
Go nyalanya mantšu le diswantšho.

**109 Ge sekolo se tšwele**

**94**

Go bolela ka ga seswantšho.  
Go bala mafoko ka ga seswantšho.  
Tlotlontšu: medumo ya lephethi e a boelešwa tl, hl, i, l, e, ſ, u.  
Go ngwala: Go ithuta go ngwala U  
Go ngwala mafoko ka ga seo ba se dirilego letatši la go feta gomme a thale diswantšho go hlaša mafoko.

**110 Mantšiboa**

**96**

Go opela: Naledi yela, ya maruberube.  
Go bapala papadi ya mantšu go bušeletša medumo ya dikatumanoši le medumo ya lhakapedi.  
Go ngwala maswaodikga mo go mafoko.

**111 Go ngwala medumo**

**98**

Go hlopha dikatumanoši le medumo ya lhakapedi ka morago a a ngwale ka mapokising a medumo a maleba.  
Go dira puku ya kanegelo ya go dirwa ka disegwa ya bere - Wini Poo.

**112 Go bala kanegelo ya Wini Poo.**

**100**



## Morero wa 8: Lefase la rena

**113 Boso**

**102**

Go bolela ka ga diswantšho.  
Go bala dipudula tša polelo le mafoko.  
Tlotlontšu: go bala medumo ye th, ny, hl, tl, z.  
Go ithuta go ngwala V.  
Go thala seswantšho ka ga boso le go ngwala hlogo ka tlase ga seswantšho.

**114 Boso bo bjang?**

**104**

Go ngwala: Go ngwala mafoko ka ga diswantšho.  
Go ūmiša mahlodi go felletša mafoko.  
Medumo: Go hwetše le go dira sediko mo go medumo ye ſ, ng, ny, th, tſ, ſh.  
Go ngwala maswaodikga a maleba mo go mafoko.  
Go bóna phapano magare ga diaparo tša go lebana le boso bjo ba fapanego.

**115 Ledimo la matlakadibe**

**106**

Go bolela ka ga seswantšho.  
Go bala mafoko a makopana.  
Tlotlontšu: Go bušeletša medumo ye th, ny, hl, tl, tsh, h.  
Nyalyana karata ya mantšu le mafoko.  
Go ngwala mafoko ka mantšu a:  
Go ithuta go ngwala W.  
Go thala seswantšho ka ga ledimo la matlakadibe ka morago a ngwale mafoko a mararo ka ga seswantšho seo.

**116 Tše dingwe gape ka ga boso**

**108**

Ngwala mašala a maleba go feleletša mafoko.  
Go bala tshate ya boso ka morago a araba dipotšiō tše di theilwego godimo ga tshate/papetla.

**117 Dihla**

**110**

Go bolela ka ga di diswantšho tša dihla.  
Go hlopha mantšu ka gare ga mapokisia modumo.  
Tlotlontšu: medumo ye: t, tsh, ts, h, hw.  
Go ngwala: Go ithuta go thala seswantšho ka ga sehla sa mmamoratwa gomme a ngwale mafoko ka ga sona.

**118 Matšatši, dibeke le dikgwedi**

**112**

Go bolela ka ga khaalentara.  
Go araba dipotšiō tše di theilwego godimo ga khaalentara.  
Go ngwala mantšu ao a tlogetšwego ka ga dihla.  
Go ūpa sehla le diphofolo le dimela mo seswantšhong.

**119 Phuki le Ann ba bjala merogo**

**114**

Go bolela ka ga seswantšho.  
Go bala diltankana le kanegelokopana.  
Tlotlontšu: Go bušeletša medumo ye: t, l, th, ts, kh, y.  
Go ngwala: Go ithuta go ngwala ſ  
Go ngwala lenaneo la merogo ye a akaretswago mo lefokong.  
Go hlopha dienywa le merogo gomme a ngwale lefoko le tee ka ga kgetho ya bona.

**120 Go bjala ka serapaneng**

**116**

Go bolela ka ga diswantšho.  
Go ngwala madiri go feleletša mafoko.  
Go ngwala maswaodikga a maleba mo mafokong.  
Go sega diswantšho tša merogo gomme wa di mamaretša mo go tshate ya dipilara.

**121 Leškeng la diphofolo**

**118**

Go bolela ka ga seswantšho.  
Go bala kanegelokopana le diltankana.  
Tlotlontšu: go bušeletša medumo ye: ts, th, ph, tſ.  
Go ithuta go ngwala Y.  
Go ngwala ka ga diphofolo tše di lego mo seswanšhong.

**122 Diphofolo**

**120**

Go kgona go phara diltankana tša go fapano mo diphofolong tše pedi.  
Go ngwala: Go feleletša papetla ka ga diphofolo.  
Go ngwala mantšu ao a tlogetšwego go feleletša mafoko.  
Go latela ditealo tša go feleletša sethalwa.

## Kotara ya 4: Beke ya 5–8

**123 Lebopong la lewatle**

**122**

Go bolela ka ga seswantšho.  
Go bala diltankana le kanegelokopana.  
Tlotlontšu: medumo ye e nago le medumo ye: l, hl, hw, tſ, ſ.  
Go thala seswantšho sa phoofolo ya ka lewatle le go ngwala lefoko ka ga yona.

**124 Hlapo**

**124**

Go kopanya marontho ka tatelano ya alfabete go feleletša seswantšho.  
Go ngwala maina a dihlapi go feleletša mafoko.  
Go ngwala maswaodikga mo mafokong.  
Go hwetše le go dira didiko mo go medumo ye s, tsh, ng, th, tsw.  
Lapologa: latela o be o hwetše

**125 Babu ngwana wa tlou o a timela.**

**126**





Ann o na le katse.



Tumišo o na le polipoli.



Sam o na le kefa  
le legotlo.





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko  
a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela o šomiše  
mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

na le  
katse  
kefa



A re nyalanyeng

Nyalanya dikarata tša mantšu tšeо di lego kua morago ka  
pukung le mantšu ao a lego mo lefokong.

Katse

le

legotlo

di

eme

tseleng.



Ngwalolla. A re ngwaleng




a a

A A



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.




Katse le legotlo di eme tseleng.



A re direng



Ngwala tlhaka ya maleba gore o nyalanye lentšu le seswantšho.



Medumo

ka	ts
omo	
eno	
efa	
p _ ne	

ebe	
oši	
ae	
amo	
mm _ tla	



Bala lefoko ka morago o nyake medumo ye e filwego o be o e direle sediko.  
Re go diretše mohlala.


a	Katse le mpša di ja namá.
e	Katse e bone legotlo.
i	Dikatse di ja dinama.
o	Legotlo le bona katse.
u	Pula e na kudu.



Letšatšikgwedi:



Latela dithlaka tša alfabeto go feleletša seswantšho se. Se khalare.  
Bolela ge eba phoofolo ye e ka ba seruiwaratwa sa go loka.



Tlotlontšu

Ithute go ngwala leina la gago.

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

5

# 67 Ke duma ge nkabe ke na le hlapi



Se ke mpša.



Di na le bana.



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hlapi	khudu	phuti
hlapa	khula	phula
hlama	khunama	phuma



Letšatšikgwedi:



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Ke

duma

ge

nkabe

ke

na

le

hlapi.



Ngwalolla.

A re ngwaleng



b

b

B

B



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ke dum a ge nkabe ke na le hlapi.



MORUTIŠL: Saena

Letšatšikgwedi



A re direng

Thala seswantšho sa  
phoofolo yeo o naganago  
gore e ka ba seruiwaratwa  
sa go loka. Botša mogwera  
wa gago gore ke ka lebaka  
la eng o nagana gore e  
tla ba seruiwaratwa sa go  
loka.



Medumo


Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše  
mohlala.

ph	Ke <b>ph</b> ala ya ka.
th	Bana ba rata tholo.
hl	Re thutha le hlapi ka letamong.
kh	Ba na le seruiwaratwa sa khudu.
ts	Ke be ke na le katse ye botse.
tl	Oki o bapala ka magotlo a mabedi.



Lapologa

Sega diphoofolo tše di lego  
letlakaleng la ka thoko ye  
gomme o di mamaretše  
seswantšhong sa maleba.





Letšatšikgwedi:



Ke diphoofolo dife tšeо di ka dirwago diruiwaratwa?  
Ke diphoofolo dife tšeо di lego tša lešoka?  
Ke diphoofolo dife tšeо di dulago mo polaseng?



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

9



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Re bapala ka ntłe letšatšing.

Re rata go epa le go kitima.

Ke apere kefa ye khubedu.

Ke dula fase ka ge ke lapile kudu.





Letšatšikgwedi:

---



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

dula  
rata  
apere

dula	kitima	apere
duma	inama	kefa
kudu	dinama	fase



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Re

rata

go

bapala

ka

ntle.



Ngwalolla.

A re ngwaleng



š š

š š



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Re rata go bapala kantle.



A re ngwaleng

Feleletša mantšu. A nyalanye le diswantšho. Diriša  
ditlhaka tše.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---

k _ tse	k _ fa	mm _ tla	kh _ du
kg _ mo	pud _	nk _	hl _ pi
b _ lao	letšatš _	p _ ne	j _ ke
l _ oto	m _ lomo	p _ tša	p _ se
kolo _	m _ tšoba	mor _ ri	p _ la



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalya tlhaka ye kgolo le tlhaka ye nnyane.

a	e	i	o	u
U	O	E	I	A



Lapologa

Thalela seswantšho se se sa sepelelanego le tše dingwe mo sehlopheng. Ngwala leina la sehlopha se sengwe le se sengwe. Diriša mantšu a go go thuša.

dikoloi	dikatse	dimpša	dimela	dienywa	dieta
---------	---------	--------	--------	---------	-------

		<b>dimpša</b>


MORUTIŠL: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o  
bolele ka seo o se bonago.



Go bose kudu go bapala ka ntle.  
Re rata kudu go bapala.  
Ke rata go kitima le go fofa.





Letšatšikgwedi:



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

fofa  
bapala  
kitima

kgomo	kgema	kgela
kgogo	kgetha	kgora
kgaka	kgotha	kgama



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Go	bose	kudu
----	------	------

go	bapala	phakeng.
----	--------	----------



Ngwalolla.

A re ngwaleng



d	d
---	---

D	D
---	---



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Go bose kudu go bapala phakeng.
---------------------------------



A re direng

Nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.



kitima



kgorometša

fofa



raga



dula

thutha

ema



Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.



lebelela

kg	Ke bona kgomo e fula.
kg	Kgogo ga e fula e a sela.
kg	Nama ya kgaka e bose.
kg	Ke kgela koko meetse.
kg	Ke kgema apola ka meno.
kg	Ke kgetha namune ye koto.






Letšatšikgwedi:



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu le seswantšho sa maleba.  
Dira sediko go kg lengwe le le lengwe.



kgema



kgora



kgomo




kgogo



Lapologa

Thuša bana ba go  
hwetša phaka.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi


17

# Re rata go kitima



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Re rata go kitima.

Ann le Sam ba kitima ka lebelo.

Mpša ya ka, Ben, e tšwa moseleng ka mehla.

Ema Ben! Ema!





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

rena  
kitima  
lebelo

thaba	thiba	thula
thala	thipa	thuto
tholo	thoba	thoma



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego mafokong a.

Rena | re | kitima | ka | lebelo.

Ngwalolla. A re ngwaleng



e e



E E



A re ngwaleng

Ngwalolla mafoko.

Rena re kitima ka lebelo.



Lapologa


Bolela le mogwera wa gago ka diswantšho tše pedi tše.  
Na go direga eng?





A re boleleng

Lebelela seswantšho o bolele ka ga seo o se bonago.



Medumo

Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

kh	Re bona <b>kh</b> udu.
kh	Ge ba rapela ba a khunama.
kh	Ati o sepela a khukhuna.
kh	Mma o khurumela pitša.
kh	Re ja nama ye khubedu.
kh	Pula e a khula.







Letšatšikgwedi:




A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka diswantšho tše pedi tše.  
Na go direga eng?




Lapologa

Feleletša mantšu gomme o a nyalanye le diswantšho. šomiša kh goba th.  
Re go diretše mohlala.



iba





erotse



ipa

apo

udu



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



Boati o ile lebenkeleng.  
Na o tla reka eng?  
O tla reka tshese, tshokolete, ditshipisi le maswi.







A re direng

Ngwala ph mathomong a lentšu le lengwe le le lengwe.  
Nyalanya lentšu le seswantšho sa maleba.



ph iri


efo

ala

uti

ukubje

akeng



Medumo

Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.



ph	Boati o rata di phoofo.
ph	O kwa phefo e foka.
ph	Nama ya phala e bose.
ph	O bona phiri ka leokeng.
ph	Ke katse ya phaga.
ph	O na le phuti.






Letšatšikgwedi:



Lebelela seswantšho. Ngwala lenaneo la dilo ka moka tše a di rekilego lebenkeleng.






A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Aowa, Ben.  
Tlogela, o a  
seleka!

A re baleng



Ba be ba bala puku ye koto.  
Ben ya fofela godimo ga bona.  
Ke nagana gore Ben ke mpša ya go segiša.





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala  
mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela,  
o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

hle  
hlola  
hlapa

hle	hlola	hlapa
hleng	hloka	hlagola
hlepha	hlokomela	hlahloba



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Ba                      bala                      puku

ye                      koto.



Ngwalolla.

A re ngwaleng




g g

G G



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.




Ba bala puku ye koto.



A re direng

Tlatša dikgoba ka ditlhaka tše di tlogetšwego mo dipukung tše.



A re ngwaleng


Na ke dipuku dife tše dikoto?

Na ke dipuku dife tše ditshese?

Bala gore go na le dipuku tše kae:

khubedu	
serolane	
pinki	

talamorogo	
talalerata	
phepholo	





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Feleletša mantšu. A nyalanye le diswantšho.  
Diriša ditlhaka tše.


a e i o u



Lapologa

mpš <b>a</b>		
k _ lobe		
l _ saka		
p _ fo		
dip _ ku		
dip _ di		
k _ tima		
letšatš _		

Thuša bana go hwetša  
palune ya mmala  
wa go swana le wa  
digempe tša bona.  
Bala maina a bona mo  
dipaluneng.



MORUTIŠL: Saena

Letšatšikgwedi



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme ka morago o thuše  
Mothogauta le Ngwana wa Bere go a hlopha ka  
mapokising a medumo a maleba.



buna

yena

bina

gape

puke

roma

meno

roka

iri

lena

pitša

mala

bona

nama

pudi





a

e

i

o

u



SEGA MO

MENO MO



2



Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire  
puke ye ya disegwa. Eya le yona  
gae gomme o e balele bagwera  
ba gago le balapa.

MENO MO

KUNUPEŠA MO


4

5





Ke mang yo a bego  
a robetše malaong a  
ka?



4

13



O mogwera  
wa ka yo  
bohlokwa.



## Dibere tše tharo

Bere ye nnyane e thabile.  
E na le mogwera yo mofsa.

16

1





Anke re sepelasepele ge  
bogobe bo sa fola.



Mothogauta a tsoga.  
O tshogile.

14

Bogobe bo fiša kudu.

3



Dibere tše tharo di apea  
bogobe.

2




Ke yola  
mola.

15

Ke mang yo a bego a  
robetše malaong a ka?



Ke duma ge  
nkabe ke na le  
mogwera.



Berenyana ga e na le  
bagwera.


12

5

Malao a a  
boleta kudu.

Malao ale  
kua a lokile.

Malao ale a  
bothata kudu.



O ya go robala.


8

9



Ke swerwe ke tlala kudu. Ke kwa monkgo wa dijo tše dibose.

Ke mang yo a bego a ej a bogobe bja ka?




Ke mang yo a bego a ej a bogobe bja ka?  
Bogobe bja ka bo ile ka moka.

Mothogauta o bona ntlo ya dibere.

6

II

Ke mang yo a bego a ej a bogobe bja ka?



Bogobe bjoo bo fiša kudu.

Bjoo bo tonya kudu.



Bjo bjona bo lokile.

O kwa tatso ya bogobe.

10

7



Letšatšikgwedi:



Khalara seswantšho se sa dibere tše tharo.

Hwetša lehwana, traka, watšhe, sekgamankatsana, poraše ya meno le mokotlana.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Lehono ke letšatši la matswalo a Ann.

Ka moka re a opela re bile re a **bapala**.Ann o **tima** dikerese.Re **phaphatha** diatla.

Go na le dijo tše dintši.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a  
mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a  
ka lepokising la tlotlontšu.

bapala  
rena  
tima

ba <b>pala</b>	<b>tima</b>	phapha	mang
<b>balela</b>	timela	phafoga	neng
<b>balata</b>	timana	phala	nong

Ngwalolla.

A re ngwaleng



**h h**



**H H**



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Re abapala le go opela.



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko ka seswantšho.




Handwriting practice lines for the words 'Re abapala le go opela.'



A re ngwaleng

Leina la ka ke \_\_\_\_\_.  
Ke na le mengwaga ye \_\_\_\_\_.  
Letšatši la matswalo a ka ke \_\_\_\_\_.

# Letšatši la matswalo la lethabo



aphatha	bj	apo
ang	kh	efo
aba	tl	ala
udu	th	ola
ou	ph	iba





Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

ng	Ke robala ne <b>ng</b> goba neng.
kh	Ke rata dikhudu.
bj	Ba bona bjang bjo botala.
tl	Re tla bogela tlou e sepela.
ph	Ba gotša mollo phefo e foka.



Gatiša maina a dikgwedi mo khalentareng ya matšatši a matswalo. Ngwala leina la gago mo go kgwedi ya matswalo a gago. Ngwala maina a bagwera ba gago mo go dikgwedi tša matswalo a bona.

### Khalentareng ya matšatši

Pherekgong

Dibokwane

Hlakola

Moranang

Mopitlo

Phupu

Mosegamanye

Phato


Lewedzi

Diphalane

Dibatsela

Manthole

# Re etela serapa sa diphoofolo



Re serapeng sa diphoofolo.

Dinonyana **tšela** di letša melodi ka gare ga mehlare.

Kwena e robetše.

Tau e a rora.



**Tlotlontšu**

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

<b>tšela</b>	<b>hlapa</b>	<b>tlala</b>	<b>bjang</b>
<b>tšona</b>	<b>hlama</b>	<b>tlaba</b>	<b>bjoko</b>
<b>tšola</b>	<b>hloga</b>	<b>tloga</b>	<b>bjale</b>

Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo

hlapa  
tšela  
tlala



Re bonda segwagwa.

A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ngwala lefoko ka seswantšho.

# Diphootholo tša serapeng sa diphootholo



A re ngwaleng

Ngwala dikgobeng. Diriša mantšu a go go thusa.

nonyana

kwena

tau



e robetše letšatšing.



e letša molodi.



e a rora.



A re ngwaleng

Leina la ka ke \_\_\_\_\_.

Phoofolo ye ke e ratago ke \_\_\_\_\_.

e na le methalo.



A re ngwaleng

Ngwalolla.




i


I



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.



tš	Bona dinonyana <b>tšela</b> .	
hl	Dinonyana di fofa hleng le sekolo.	
bj	Re bjetše bjang bjo botala.	
kg	Kgomlo e bona tau e rora.	
tl	Noka e tlala meetse.	




Letšatšikgwedi:



Lapologa

Thuša bana go hwetša diphoofolo. Ge o hwetša phoofolo,  
ngwala leina la yona ka tlase mo seswantšhong.



segwagwa

kgabo

tlou

kwena

mmutla

thutlwā


pitsi

kubu

khudu



Rena re etetše polaseng.  
Molemi o otlela lori.  
O bjala dinawa.  
**Dikgomo** di re fa maswi.  
**Dikgogo** di re fa mae.





Letšatšikgwedi:

---



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a  
mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a  
ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

kgogo  
bjala  
tlola

mohlare	kgano	letlakala
lehlalerwa	kgodi	letlalo
sehlora	kgati	letlabo

Ngwalolla.

A re ngwaleng



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Kgogo e kgona go beela mae.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho.



A re ngwaleng

Leinalakake \_\_\_\_\_.  
Kenalemengwagaye \_\_\_\_\_.  
Leina lasekolo sa kake \_\_\_\_\_.  
KekaMphatongwa \_\_\_\_\_.

# Bophelo bja polaseng



A re direng

Dira medumo yeo e dirwago ke diphoofofolo tša polasa. Mogwera wa gago a bolele gore o phoofolo efe.



A re ngwaleng

Ngwala mantšu ao a tlogetšwego.



roko

bjang

mapidibidi

nakana

lori




Molemi o otlela



a thutha ka letamong.

Dikgomo di fula



Mosetsana o na le



Molemi o letša





Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

bj

Dinku di fula **bj**ang.



tš

Molemi o letša nakana.

th


Lepidibidi le a thutha.

ng

Bana ba thutha ka letamong.

ts

Mosetsana o rata go bala.










Letšatšikgwedi:



A re direng

Thala mothalo, o laetše gore re hwetša  
eng diphoofolong tše.






A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka  
seo o se bonago.




dithuthupe



tlou



tente ya disorokisi



rametlae

bana



A re baleng

Re ka tenteng.

Sili e bapala ka bolo.

Tau e laetša meno a yona a  
magolo.

Borametlae ba a tsena.



sili



Letšatšikgwedi:



Mantšu a tlwaelo

tente  
sente  
pente

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

nakana	tente	bjang	tsela
karikana	sente	bjala	tsebe
pakana	pente	bjoko	tsoga

Ngwalolla.

A re ngwaleng



k k


K K



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko

Re tsene ka tenteng.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho.

Handwriting practice lines for the words 'Re tsene ka tenteng.'



A re ngwaleng

Leina la ka ke \_\_\_\_\_.  
Ke na le mengwaga ye \_\_\_\_\_.  
Ke nyaka go ya \_\_\_\_\_.




A re direng

Thala phoofolo  
ye o e ratago mo  
sekhipheng se.  
Ngwala leina la yona  
ka sekgobeng.



A re ngwaleng

Thoma mantšu a ka di goba ba ka gobane diswantšho di laetša dilo tša  
go feta selo se tee.



apola

kgomo

lori



lemi



setsana



šemane



Letšatšikgwedi:




Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.  
Re go diretše mohlala.

ny	Re nyaka tente ya disorokisi.
ts	Borametlae ba a tsena.
tš	Ditlou tšela di a bina.
tl	Ba tla le borametlae.
ng	Re ya disorokising.



Kopanya ditlhaka gore  
o bone gore ke phoofolo  
efe ya disorokisi.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

E be e le ka Mošupologo.

Ra fihla letamong ra bapala ka mapidibidi.

Re timetše ge re boela gae.

Sam o wele a thinyega letsogo.

Ben ya re hlakodiša.



fhla  
tsena  
timetše



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hloka	tšola	tsoga
hloma	tšona	tsoma
hlotla	tšie	tsela

Ngwalolla. A re ngwaleng




A re ngwaleng Ngwalolla lefoko.

# Re fihlile letamong.



A re ngwaleng Ngwalolla lefoko ka seswantšho.



A re ngwaleng Na lehono ke la bokae? Ngwala ✗ kgauswi le leina leo. Dira sediko go letšatši le o le ratago. Na gosasa ke la bokae? Ngwala ✓ kgauswi le leina leo.

Lamorena		Labone		Moupologo	
Labohlano		Labobedi		Mokibelo	
Laboraro		Lamorena			

# Matšatši a beke



A re direng

Thala seswantšho sa seo o nyakago go se dira ka letšatši le.

Na ke letšatši lefe la beke le o le ratago?



A re ngwaleng

Matšatši a, a wele go tšwa khalentareng.  
A ngwale dikgobeng tša maleba.

Labobedi

Labohlano

Labone



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

Lamorena
Moupologo
Mokibelo

Laboraro



Sam a thi ny ega letsogo.

Sam o gobetše letsogo.

Re timetše.

Rametlae o a segiša.

Ra fihla letamong ka maoto.





Letšatšikgwedi:



Lapologa

Thuša Sam le Ann go fihla gae ba bolokegile.




MORUTIŠL: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng




Lehono ke Mokibelo.

Re bogetše ge ba raga bolo.

Ke swere aesekhrimi ya go tonya.

E tologa ka seatleng. Ke a e latswa.

Re thabetše Bafana.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tologa  
tonya  
latswa

tonya	reka	botša	raga
lenyalo	boka	bitša	taga
monyadi	roka	gotša	loga

Ngwalolla.

A re ngwaleng



m m



M M



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ke swere asesekhrimi.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho.



A re ngwaleng

Leina la ka ke \_\_\_\_\_.  
 Ke rata go bogela \_\_\_\_\_.  
 Ke rata go ja \_\_\_\_\_.

# Papadi ye ke e ratago



A re direng

Thala seswantšho go laetša papadi ye o e ratago kudu.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a.



Selo se ke \_\_\_\_\_.



Ba \_\_\_\_\_ diatla.



Ngaka e \_\_\_\_\_ ngwana.

Selo se ke \_\_\_\_\_.

Ngaka e \_\_\_\_\_  
ngwana gore a fole.





Letšatšikgwedi:





Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

ny	Go a to ny a.
hl	Ba hlapa diatla.
ng	Ke ngaka.
tš	Letšatši le a fiša.
sw	Ngaka e swere nalete.



Bolela ka dipapadi tše. Botša mogwera wa gago gore di swana kae le gore di fapania kae.

Lapologa



Nyaka dilo tše mo seswantšhong. Di direle sediko. Dira leswao mo plokong ge o se hwetša.


aesekhrimi	
lepanta	
setena	
hlapi	

seeta	
dipaketsana	
letsuana	
folaga	



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Re ka lebenkeleng la dibapadišwa.

Re bona mepopo, dipoloko le dikoloi.

Bona tlou le lori.

Re bona dibapadišwa tše dintši.





## Letšatšikgwedi:



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

## Mantšu a tlwaelo

**bona  
koloi  
swara**

traka	koloi	swara	phasele
trekere	kamela	swere	phafoga
trapoline	kariki	swana	phala



Nqwalolla. Are ngwaleng

n m



## A re ngwaleng



N N

Re abapala le go opela.



## A re nqwalenq

Nqwala lefoko ka seswantšho.

Leina la ka ke \_\_\_\_\_.  
Ke na le mengwaga ye \_\_\_\_\_.  
Ke rata go bapala le \_\_\_\_\_.



A re nawa leng

Leina la ka ke \_\_\_\_\_.

Ke na le mengwaga ye \_\_\_\_\_.

Ke rata go bapala le \_\_\_\_\_.

# Dibapadišwa tše ke di ratago



A re direng

Kopanya marontho,  
o bone gore ke  
sebapadišwa  
sefe.

x

y


w

v

u

t

s



A re ngwaleng



Ngwala sebapadišwa se ngwana yo mongwe le yo mongwe a se  
nyakago. Diriša mantšu a go go thuša.

theraka

mpopo

dipoloko

thedibere

koloi

Ann o nyaka



.

Oketšo o nyaka



.

Sam o nyaka



.

Ngwana o nyaka



.

O na le



ye khubedu.



Go bala dipuku:  
Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya  
disegwa. Eya le yona gae gomme o e balele  
bagwera ba gago le balapa.



Yo mongwe le yo  
mongwe o swanetše go  
aga ntlo.

Nna ke tla aga  
ntlo ya ka mo.

Re swanetše re  
bolokege.


4



Ijoo! Go a  
fiša!

Tša e bea ka tlase ga tšimele.

13



Ga re boife phiri ye kgolo ye  
mpe, phiri ye kgolo ye mpe,  
phiri ye kgolo ye mpe.

16



## Dikolobjana tše tharo



1



Ke sepelela  
saruri.

14



Re swanetše re hlokomele phiri  
ye kgolo ye mpe.

Ke swerwe ke tlala.  
Dikolobe tšela di  
bonala nke di bose.  
Ke tla lalela ka  
tšona lehono.

3




Re  
thabile.

Re ile go dula ka  
dintlong tša rena.

Ga re boife  
phiri ye kgolo  
ye mpe.

Dikolobjana tše tharo di tloga  
gae. Di swanetše go ikagela  
dintlo tša tšona.


2



Phiri ya tšhaba ya se sa  
boa.

15


Ka pela, bedišang  
meetse.



Dikolobe tša bea pitša ya  
meetse godimo ga setofo gore  
a bele.

12 Tša e bea ka tlase ga tšimele.

Nna ke tla aga ntlo  
ya ka ka bjang. E  
tla fela ka pela, ke  
moka ka kgonago  
bapala.



Kolobjana, mpulele ke  
tsene.

Phiri ya befelwa, ya šutša, ya  
weša ntlo. Kolobjana ya kitimela  
ntlong ya buti wa yona ya go  
dirwa ka mahlokwa.

8

Phiri ya befelwa, ya šutša, ya weša  
ntlo. Dikolobjana tše pedi tša  
kitimela go sesi wa tšona ntlong  
ya ditena.

9



Nna ke tla aga ntlo  
ya ka ka mahlokwa.  
E tla fela ka pela. Ka  
fao ke tla kgonago  
bapala letšatši ka  
moka.


Aowa! Aowa!

Phiri ya befelwa ya  
šutša, ya šutša, ya  
šutša, ya šutša.  
Fela ntlo ga e we.  
Ya namela godimo ga  
ntlo.

6

II

Kolobjana, mpulele  
ke tsene.



Ke tla aga ntlo ya  
ka ka ditena. E tla  
tšea nako ye telele  
go fela. E tla tia.

10

7




Letšatšikgwedi:




Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.  
Re go diretše mohlala.

mp	Boati o nyaka <b>mpopo</b> .
pl	O aga ka diploko.
mp	Kgomo e na le mpa ye khubedu.
nk	Lebenkele le legolo.
nk	Ke na le nku ye kgolo.



Thuša go hlwekiša. Bea dilo tše ka manking wa maleba. Thala mothalo go tloga  
go selo go ya manking wa maleba.





A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Ke a lwala.




Ann o a lwala.

A re baleng

A re ye  
kliniking.

Mmagwe o mo iša kliniking.

O swanetše  
go nwa dipilisi.

Ngaka e hlahloba Ann.

Enwa tše. O tla  
ikwa bokaone  
gosasa.

Ke a leboga mma.

Ngaka e re Ann o swanetše go robala.





Letšatšikgwedi:



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

ngaka  
mooki  
kliniki

ngaka	klase	lwa	tlema
ngapa	klasiki	lwela	tlaba
ngata	kliniki	lwala	tloga

Ngwalolla. A re ngwaleng



O O



O O

Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



Ann o ile ngakeng.





A re ngwaleng

Thala seswantšho sa ge o  
be o lwala. Ngwala lefoko ka  
seswantšho sa gago.




A re direng

Nomora diswantšho tše go laetša tatelano ya maleba.



A re ngwaleng

Direla motho  
yo o tsebago a  
lwala karata ya  
gore a fole.





Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.  
Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.



kliniki	Ann o ile <b>kliniki</b> ng.
lwala	O be a lwala _____
nwa	O swanetše go nwa dipilisi _____
robala	Ann o swanetše go robala _____
fodile	O fodile _____



Thala mothalo go nyalanya se se dirwago le seswantšho sa maleba.

Lapologa






A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Leino la ka le bohloko.

A re ye ngakeng  
ya meno.

A re baleng


O se ke wa ja  
malekere.

mooki

setulo

poraše ya meno

sesepe sa meno

Gopola, o swanetše go hlapa  
meno letšatši le lengwe le le  
lengwe.



Letšatšikgwedi:



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

Iwala  
hlapa  
hlahloba

hlapa	Iwala	swielia
hlama	Iwela	swina
hlahloba	Iwa	swana

Ngwalolla. A re ngwaleng



Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



Tumišo o ile ngakeng ya meno.



Thala seswantšho o laetše ka fao o ka hlokomelago meno a gago ka gona. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.





A re boleleng

Na diswantšho tše di re botša gore re dire eng?  
Bolela le mogwera wa gago ka tšona.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka diswantšho tše 2.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Na ke e l goba ke tše 2?

Khalara poloko ye e nago le karabo ya maleba.




katse

dikatse




segwagwa

digwagwa




lepidibidi

mapidibidi



leino

meno



seatla

diatla




leoto

maoto



Lapologa

Thuša Tumišo go  
hwetša tsela ya go  
ya ngakeng ya meno.  
Thuša Ann  
go hwetša tsela ya  
go ya kliniking.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Lebelela ka go la nngele.



Lebelela ka go la mmagoja.



Lebelela ka go la nngele gape.



Bjale o ka tshela.



A re baleng

O swanetše go lebelela ka mathoko ka moka  
pele o tshela mmila.

Ema, lebelela ka go la nngele le ka go la go ja.

Lebelela ka go la nngele gape.

Bjale o ka tshela.





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.


Mantšu a tlwaelo

gape  
ema  
lebelela

mmila	<b>kg</b> etha	thoko	tsele <b>ng</b>
mmala	<b>kg</b> ema	thoma	mmile <b>ng</b>
mmagoja	<b>kg</b> oma	thoka	ngak <b>ng</b>

A re ngwaleng

Ngwalolla.



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Ka morago o ngwale mafoko ka  
qa seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Thala seswantšho mabapi  
le go tshela mmila. Ngwala  
lefoko ka seswantšho sa gago.





A re direng

Khalara roboto. Ngwala leina la mmala woo.  
Bolela gore mmala o go botša gore o dire eng.  
Ngwala maina a, dikgobeng tša maleba.


sepela

ema

leta



Leina la mmala

Na o swanetše go dira eng  
ge e le mmala wo?

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle  
sediko. Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo  
mafelelong a lefoko.



nngele

Re swanetše go lebelela **nngele** le mmagoja.

tshela

Lebelela pele o tshela

ema

Ema ge lebone le le lehubedu

letala

Tshela ge lebone le le letalamorago

yena

Yena o na le mpša



Letšatšikgwedi:



A re nyalanyeng

Nyalanya lentsu le leswao la tsela la maleba.



bana ba a tshela



eya go la  
mmagoja



ga go tsenwe



dipaesekele ga  
di a dumelawa



eya go la  
nngele

ema





A re boleleng


Lebelela seswantšho  
gomme o bolele ka seo o  
se bonago.



A re baleng

Mdi Motau o  
otlela Gautrain.  
Setimela se  
sepela ka lebelo  
kudu.

Ke ya sekolong  
ka paesekele.  
Ke feta  
boemapese.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

kgona	tlema	sekolong	mmala
kgoma	tlela	setimeleng	mmepe
kgora	otlela	peseng	mmoto



Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo



A re ngwaleng

Ngwalolla.

sepela  
otlela  
feta

r r



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

R R

Mdi Motau o otlela Gautrain.



MORUTIŠL: Saena

Letšatšikgwedi

81






Letšatšikgwedi:



MORUTIŠL: Saena

Letšatšikgwedi



Ke ile lebenkeleng.

Ka bona **mollo** ka lebenkeleng.


Borasetimamollo ba kitimela mo go lego mollo.

Ba dirišitše llere ye telele le **lethopo** le letelele.





Letšatšikgwedi:



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

ile  
kitima  
diriša

llere	le <b>thopo</b>	bole <b>tše</b>
lla	mathomo	sepe <b>tše</b>
mollo	mathudi	nametše

Ngwalolla. A re ngwaleng



S S

S S

Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



# Ba kitimela mollong.



A re ngwaleng


Thala seswantšho sa koloi ya setimamollo. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.






A re direng

Bolela le mogwera wa gago ka seo se diregago diswantshong tše.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga diswantshhe tše.



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.  
Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

ile	Ba kitimile ge ba bona mollo.
etše	Ba sepetše maabane
ile	Ke hlapile diatla
etše	Ke nametše pese
ile	Ba rakile mpša






Letšatšikgwedi:



Lapologa

Thuša rasetimamollo go fihla mo go lego mollo.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng


Maabane Ann o ile le Oketšo sekolong.

Ba **ralokile** kgati kua lepatlelong.

Ba **fofile** kgati gantši.

Ba **hlapile** diatla.

Ba **ratile** dijo tša bona tša letena.





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

ratile  
fofile  
hlapile

ratile	fihlile	ralokile
fofile	romile	bolokile
hlapile	ragile	gorogile



Ngwalolla. A re ngwaleng

t t

T T



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a ma raro ka seo o se dirilego maabane kua sekolong.



A re ngwaleng

Thala seswantšho go laetša seo o se ratago kua sekolong. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.



A re direng

Thala  
seswantšho sa

mogwera wa gago wa kua sekolong.  
Ngwala lefoko o bolele gore ke ka  
lebaka la eng o mo rata.



A re ngwaleng

Lebelela diswantšho tše. Ngwala seo bana ba se dirago  
sekolong. Diriša mantšu a go go thuša.

opela

bala

ngwala


raloka




Bana ba a \_\_\_\_\_.



. Oketšo le Ann ba a \_\_\_\_\_.



Tumišo o a \_\_\_\_\_.



Tumišo o a \_\_\_\_\_.



Letšatšikgwedi:



Lapologa

Thala mothalo go ba thuša gore ba tsebe gore ba ya kae.

Ke nyaka malekere.



Mogoroši

Ke a lwala.



Ann

Leino la ka le a opa.




Tumišo


Ke nyaka go ithuta.



Boati




LEBENKELE





A re boleleng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Re ralokile lepatlelong.



A re baleng



Re hlapile.



Re dirile mošomo wa gae.



Re ile go robala.





Letšatšikgwedi:




A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

apeile  
romile  
bofile

hlapile	ralokile	romile
dirile	fihlile	apeile
kamile	bofile	kgomile



Ngwalolla. A re ngwaleng

U U



Thala seswantšho go laetša se o se dirago ge sekolo se tšwele.  
Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.

U U



Ngwala mafoko a mabedi ka seswantšho.



A re direng

Opela koša ye.



Naledi yela  
Ya maruberube  
Rubella fase  
Ke yo nwa meetse  
Meetse ga a gona  
A nwelwe ke Kgaupe  
Kgaupe ga ke mo rate  
Ke rata Mašilwane!



Lapologa

Dira nke wena le  
mogwera wa gago  
le Berenyana  
le Mothogauta.  
Boledišanang gore ke  
mang yo a tla bago  
Berenyana le mang yo  
a tla bago Mothogauta.  
Bonang gore ke mang  
yo a ka balago mantšu a  
ka lebelo. Berenyana e  
swanetše go bala mantšu  
ka moka gore a e thuše  
go hwetša tsela ya go  
ya gae. Mothogauta o  
swanetše go bala mantšu  
ka moka go mo thuša go  
hwetša tsela ya go ya  
gae.



meno tsela ngaka

sesi

mma

segwagwa

rutha

mmepe

leeto koloi

seno sefofane

mmele

mmala

hlama

hlahloba

hlapa

ratile

fofile




Letšatšikgwedi:




Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.  
Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a  
lefoko.



ile	Maabane ke ile sekolong ka maoto.
fetile	Ke fetile mpša ye kgolo e bogola
fofile	Ke fofile legora ka gobala
fihlile	Mogwera wa ka o fihlile a nthuša
hlapile	Ke hlapile gape kua sekolong





Lapologa

Hlopha mantšu a, go ya ka medumo ye e khalarilwego gomme o a ngwalolle ka mapokising a medumo a maleba.



hlola

thala

tlala

tsena

tsela

tšela

thaba



tsebe

thiba

phefo

hlama

tlola

hloma

tlema


tseba

tlala

tšola

thoma

tšona



ts


th

tl

tš

hl

ph



Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya disegwa.  
Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago  
le ba lapa.

Wena Bere  
ya go seleka.

Thušang! Ga ke  
kgone go tšwa.


Wena Bere  
ya go segiša.

Ka letšatši le lengwe todi ya Wini  
e be e fedile. A latswa maragwana a  
pitša ya todi gomme hlogo ya gagwe  
ya swarega.

4

O lle todi ye  
ntši kudu.

O tla swanelwa ke go  
leta beke go fihla ge  
o sesefetše. Ke gona  
re tla kgonago go go  
ntšha.



Ya ba Wini o tantšwe fao moleteng  
beke ka moka. O be a sa kgone go  
tšwa goba go tsena.

13




GOGA! GOGA!

Wini a tšwa ka go phosoga.  
Na o ile a dira eng? O ile a  
kitima gore a yo nyaka todi.  
Mala a gagwe a be a lla.


16

## Bere Wini e tantšwe



1

E re ke go  
balele kanegelo.



Ba ke bagwera ba ka.



14

3

Leina la ka ke Wini Poo.  
Ke rata go ja todi ya nose.



Mala a Wini a dula a swerwe ke  
tlala ya todi ya nose.

O se ke wa  
tshwenyega. E se kgale  
o tla ba o lokologile.

Bagwera ba Wini  
ba ile ba tla go mo  
etela letšatši le  
lengwe le le lengwe.  
Boati le Chris ba  
mmalela dikanegelo.

2

15

Thušang!  
Ke tantšwe.

Botša Mmutla gore a go  
kgorometše.

Goga!



Goga ka  
maatla!

Thušang! Ga  
ke kgone go ya  
tlase.


Wena Bere  
ya go seleka.

Wena Bere ya  
go segiša.

Ka letšati le lengwe Wini a namela  
mohlare gore a rafe dinose ka  
phagong. Kala ya robega gomme a  
swarega mohlareng.

12

5




Ke nyaka go etela  
Mmutla. O na le todi ye  
ntši.

Lehono Wini o ile go etela  
Mmutla ka moleteng wa  
wona. Ga se a ka a kgona  
go fihla lebating.

8

9



A re thušeng Wini!  
Dinose di tla mo loma.

Phula palune gomme o  
tla kgona go theoga.

Wini o be a le mathateng  
letšatši le lengwe le  
le lengwe.

6



Ke rata todi ye.  
Ke jele fela  
mapotlelo a  
lesome a yona.


II

O feditše todi ya ka ka  
moka. E fedile ka moka.



Wini o jele todi ka moka ya  
Mmutla. Mala a gagwe a be a  
tletše kudu.

10



Thušang! Ga ke  
kgone go tloga mo  
dinoseng.

7



Letšatšikgwedi::



A re direng

Thala seo o ratago go se dira le bagwera ba  
gago ka morago o ngwale mafoko a mabedi  
ka sona.



Handwriting practice area with three horizontal lines for letters.

MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

101



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.



Go a fiša.



Go a tonya.

Letšatši la go fiša

Letšatši la go tonya



Go na le moyo.



Pula e a na.

Letšatši la phefo

Letšatši la pula



Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo



A re baleng

thula  
fofa  
tonya

Tlang bana tlang tlang, Tlang re yo rutha.  
Letšatši le hlabile. Lehono go foka phefo.  
Marega ke ona. Go tonya tonyi.




Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala  
mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela,  
o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.



thupa	tonya	hlabile	tlang
thula	tonyi	hlapile	tlaba
thuba	bonya	hlomile	tlala



Ngwalolla. A re ngwaleng



t h

T h



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Oketšo o thuba komiki.



A re direng

Thala seswantšho sa boso bjo  
o bo ratago. Ngwala lefoko ka  
seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.



A re ngwaleng

Diriša mantšu a go feleletša mafoko.



fiša

tonya

na

foka

bose

Tumišo o rata kudu ge go ☺

Boati ga a rate ge pula e e ☁

Ann o fofiša khaete ge phefo e ☁

Tumišo le Sam ba rata go rutha ge go ☀

Lehonobosobo ☃



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.

Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.



iša	Ann o fof iša khaete.
ng	Tlang bana tlang tlang
ny	Go tonya tonyi
th	Rena re rutha ge go fiša
tš	Letšatši le hlabile



Letšatšikgwedi:



Dira sediko se sehubedu go diaparo tše o di aparago ge pula e ena.  
Dira sediko se setalalerata go diaparo tše o di aparago ge go fiša.  
Dira sediko se setalamorogo go diaparo tše o di aparago ge go tonya.  
Thala mothalo go tloga go diaparo go ya go mantšu a maleba.





Oketšo le Ann ba ka gare ga ledimo.

Bona ba tshogile.

Ba kitimela ka ntlong ya bo bona.

Ba **thapile**.

Ba a roromela.

Mpša Ben e kitima le bona.





Letšatšikgwedi:



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

bona  
thapile  
tšhoga

thapile	tšhoga	tsena
thibile	tšhaba	tseba
thubile	tšhoša	tsela



W W

Ngwalolla.

A re ngwaleng



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Pula e ba thapišitše.



A re direng

Thala seswantšho sa pula e na. Ngwala mafoko a mararo ka ga seswantšho sa gago.

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

107



A re direng

Feleletša diswantšho tše gomme o ngwale ka  
lentšu la maleba. Diriša mantšu a, go go thuša.

rena

nna

yena


bona




Ke seruthwana.

O apere roko ye serolane.

Pula e a na. \_\_\_\_\_ ke  
swere samporele sa go ba le  
bohubedu le botala.



Go a fiša. \_\_\_\_\_ baja  
aesekhirimi.



Go a tonya. \_\_\_\_\_ re rwele  
mengatse ye metalalerata.



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng



Bala mafoko. Ngwala ka mantšu. Re go diretše mohlala.  
Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

Yena	<b>Yena</b> o apere roko ye serolane.
Nna	ke na le mpša
Bona	ke bašemane
Rena	re bapala kgwele ya maoto



A re ngwaleng

Na o mošemane goba mosetsana?

Nna ke



Lapologa

Lebelela lenaneo la ka fase. Le bale le mogwera wa gago.  
Na diswantšho tše di re botša eng?



Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano

Bolela le mogwera wa gago gomme le arabe dipotššo tše. Ngwalang dikarabo tša lena.



Ke ka la bokae mo letšatši le bego le hlabile?	<hr/>
Ke ka la bokae mo phefo e bego e foka?	<hr/>
Ke ka la bokae mo phefo e bego e foka le maru a thibile?	<hr/>
Ke ka la bokae mo pula e bego e ena?	<hr/>

Thala boso bja matšatši a mahlano a a latelago a sekolo. Thoma ka lehono. Tšwela pele go fihla o tladište lenaneo ka moka.

Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




Ke selemo.



Ke lehlabula.



Ke marega.



Ke seruthwana.



A re baleng

Na o rata sehla sefe?

Marega ke a roromela.

Ke rata selemo.

Ke kitimela letamong.

Ke rata go **rutha**.Ke khutša ka **fase** ga mehlare ye metalana.



Letšatšikgwedi:



Mantšu a tlwaelo



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala  
mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela,  
o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

swana  
swara  
swiela

<b>thula</b>	<b>tlase</b>	<b>swana</b>	<b>sehlaga</b>
<b>thoma</b>	<b>tlema</b>	<b>swara</b>	<b>sehlare</b>
<b>thiba</b>	<b>tlela</b>	<b>swiela</b>	<b>sehla</b>

Ngwalolla. A re ngwaleng




**tl** **tl**

**TL** **TL**



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ke thula leboto.



A re direng

Thala seswantšho ka sehla  
se o se ratago. Ngwala  
lefoko ka seswantšho seo.

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela khalentara gomme o bolele le mogwera wa gago ka seo o se bonago.

## Dibatsela

Lamorena	Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



A re ngwaleng

Ngwala dikarabo tša dipotšišo tše.



Na khalentara ye ke ya kgwedi efē?

Na go na le matšatši a makae kgwedding ye?

Na letšatši la pele ke lefe?

Na letšatši la mafelelo ke lefe?

Na go na le maLamorena a makae?

Na go na le maLabohlano a makae?



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala mafoko. Feleletša ka mantšu. Re go diretše  
mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

marega

selemo

seruthwana

lehlabula

Mokibelo

Re rutha selemo.

Go tonya kudu

Matlakala a wa


Dinonyana di phaphaša

Ga re ye sekolong ka



Lapologa

Diphoofolo ke diphedi. Dimela le tšona ke diphedi.  
Dilo ka moka tše di phelago di nyaka moyo, dijo le meetse gore di phele.  
Botša mogwera wa gago gore go na le diphedi tše kae mo seswantšhong se. Di direle sediko.



Ngwala sehla seo se laetšwago mo seswantšhong.



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.



Re na le serapana sa merogo.

Re ja ya go **tšwa** ka serapaneng.Re **bjala** dinawa le dikherote.Re **hwetša** mae a dikgogo.

foroko



garafo



Letšatšikgwedi:




Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala  
mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela,  
o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

rena  
lena  
bjala

tšwa	hwetša	bjala
tšwela	hwela	bjoko
tšwafa	hwa	bjale



Ngwalolla.

A re ngwaleng

tš tš

TŠ Tš



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.




A re ngwaleng

Thala sediko se  
sehubedu go dienywa,  
se setalalerata go  
merogo. Ngwala  
lefoko ka seenywa  
goba merogo ye o e  
ratago.






A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka seo Ann le Oketšo ba se dirago.



A re ngwaleng

Bala mafoko. Ngwala mantšu. Re go diretše mohlala.  
Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

bjala

nošetša

tšhese

ditala

bjang

Oketšo le Ann ba **bjala** dikherote le dinawa.

Dibjalo ke tše \_\_\_\_\_

Ba sega \_\_\_\_\_

Re hwetša \_\_\_\_\_ go tšwa maswing

Ba \_\_\_\_\_ dibjalo ka mehla



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Tlatša dikgoba ka mantšu a.

Oketšo le Ann ba bjetše



le



\_\_\_\_\_.

dikherote

ditamati

dinawa

Gape ba bjala le



\_\_\_\_\_.




A re direng

Sega diswantšho tše di lego kua fase mo letlakaleng. Di phare mafelong a maleba mo tšhateng. Bala gore go na le diswantšho tše kae sehlopheng se sengwe le se sengwe. Ngwala karabo ya gago mafelelong a kholomo ye nngwe le ye nngwe.



						=	_____
						=	_____
						=	_____
						=	_____



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

117



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.





Letšatšikgwedi:



A re baleng

Re bona tlou ye kgolo.

Tau e na le meno a bogale.

Lepogo le kitima ka lebelo le legolo.

Digwagwa tše dinnyane le mebutla di kitima go putla mabjang le mehlare.



Mantšu a tlwaelo

yena  
tlou  
pitsi  
thutlwa



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tlou	thutlwa	pitsi	khudu
tlola	tholo	motse	khula
tloga	thula	botse	khutšo



Ngwalolla.

A re ngwaleng




y y

Y Y



A re ngwaleng

Thala seswantšho ka ga sehla se o se ratago.  
Ngwala lefoko ka seswantšho seo.



Handwriting practice area for the letters 'y' and 'Y' on ruled paper.



A ne direng

Kgomaretša dikarolo tše di fapanego tša diphooftolo.  
Diriša mantšu a, go go thuša.

leoto



mmogo

mosela

tsebe

leihlo



molomo



A re ngwaleng

Na phoofolo ye nngwe le ye nngwe e na le tše kae? Ngwala dinomoro.

Tlou	
maoto	
mahlo	
ditsebe	
mosela	
mmogo	
molomo	



Mmutla	
maoto	
mahlo	
ditsebe	
mosela	
mmogo	
molomo	



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Nomora mafoko go ya ka tatelano ya maleba gore a re fe kanegelo.

Re sepela ka pese ge re eyo **bona** diphooftolo.

\_\_\_\_\_ e ya lešokeng la diphooftolo.

Re \_\_\_\_\_ gae.

Ke moka tau e kitimiša \_\_\_\_\_.

Re bona tau ye \_\_\_\_\_.

bona

kgolo

boela

phooko


pese



Lapologa

Feleletša go thala  
seswantšho. Swaya selo  
go laetša gore o feditše  
go se thala.

Thala letšatši.	<input checked="" type="checkbox"/>
Thala kwena e le ka nokeng.	
Thala khudu e le kgauswi ga leswika.	
Thala mapidibidi a 3.	
Thala phooko e enwa meetse.	
Thala tau e le kgauswi le sethokgwa e lebeletše phooko.	




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.



A re baleng

Šaka e na le meno a magolo.

Hlapi ye nnyane e khuta maswikeng.

Tolfeine e ruthela godimo gore e hwetše moya.

Oktophase e na le maoto a 8.

Leruarua ke phoofolo ye kgolokgolo ya ka lewatle.





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala  
mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela,  
o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo


hwetša  
thuša  
sepela  
tlase

leino	hlapi	hwetša	tšela
leina	hlano	hwela	tšona
leihlo	hlapa	hwa	tšola



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Šaka e šisinya sekepe.



A re direng

Thala seswantšho sa  
phoofolo ya ka lewatle.  
Ngwala lefoko ka  
seswantšho sa gago.


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re direng

Kopanya marontho go feleletša seswantšho se. Se khalare.



Na ke eng?



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

sekepe

hlapi

hlapijeli

hlapinaledi

šaka



Se ke




Se ke



Se ke

Se ke

Se ke





Letšatšikgwedi:




Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.  
Re go diretše mohlala.

s	Šaka e mendola  Šekepe.
tšh	Tšhese ke sejo se se loketšego mmele.
ng	Na ke eng seo?
th	Re be re thutha re sa boife.
tšw	Re tla tšwela pele gosasa.



Thuša bana go swara  
hlapi. Ka tlase ga hlapi,  
ngwala gore ke mang a  
tantšego hlapi.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

125



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.

Ke nyaka go bona  
lefase.




Ditlou ka moka di be di ejá. Bubu, ngwana  
wa tlou, o ile a tlogela ba lapa la gabo.  
O ile a sepela, a sepela, a sepela a ba a  
sepela. Ga se a kwa ge ba mmitša.

Na ke tau? Na ke wa leloko  
la gago?

Aowa. Ga o na meno a magolo.

O ka se kgone go rora.  
O swanetše o ye go mmago.

Go se go ye kae a gahlana le tau.



Aowa. Ga o kgone  
go rutha. O  
swanetše go ya go  
mmago.



Na ke kubu?  
Na ke wa leloko la gago?



A tloga, a  
theogela nokeng.  
Bubu a gahlana le  
kubu.



Letšatšikgwedi:



A sepela, a sepela go fihla a gahlana le thutlwā. A iša molala godimo gore a bone thutlwā.

A sepela, a sepela go fihla a kgopša ke khudu. A lebelela tlase, tlase a bona khudu.



# Bubu ngwana wa tlou o a timela



Bubu a rotošetša mahlo godimo gomme a bona nonyana ye kgolo e kotame mohlareng.

Bubu o be a le noši. A napa a bona Lepogo ka sethoggweng. Lepogo le be le kitima ka lebelo le legolo.



Bubu a bona pitsi.




Letšatšikgwedi:

Na ke wa  
leloko la gago?

Bubu, ngwanaka! Na o  
be o le kae?


Batamela gore ke  
kgone go go bona  
gabotse.



Kwena e be e nyaka go  
dira Bubu dijo tša yona tša  
letena.

Ka nako yeo mmago Bubu a bona ngwana  
wa gagwe Bubu. A mo goga ka mosela  
go mo ntšha ka nokeng.

Ke nna  
tlou.



Go tloga letšatši  
leo Bubu ga se a ka  
a katoga balapa la  
gabo. O be a tseba  
gore ga se yena tau  
goba kubu. Ga se  
yena thutlwā goba  
khudu goba phuti.  
Ga se yena nonyana  
goba lepogo goba  
pitsi. Ebile ga se  
yena kwena. Ke yena  
Bubu. Ke wa leloko la  
ditlou.



# O yo bohlokwa.

Mmele wa gago o bohlokwa.

Mmele wa gago ke wa gago fela!



GO SE BE  
MOTHO  
yo a  
kgwathago  
Maponapona  
a gago.

O swanetše go botša yo mongwe ge  
motho yo mongwe a kgwatha maponapona a gago.

O swanetše go botša yo mongwe ge motho  
yo mongwe a dira gore o dire dilo tše o  
sa nyakego go di dira.

Bao o swanetšego go ba leletša  
mogala ge o nyaka thušo:

Mogala wa Tshireletšo ya  
bana: 0800 05 55 55

Mogala wa Maphodisa wa  
Thibelo ya Bosenyi: 086 00 10111

Mogala wa Maphodisa wa  
tšhoganyetšo: 10111

Mogala wa Thušo go Batho: 0861 322 322

Yuniti ya Tshireletšo ya Bana: 012 393 2359/2362/2363

